ten d'uno toumbo, éminence d'une fosse mortuaire.

Pèr escala sus li cresten,
Pèr landa dins la plano.
J. ROUMANILLE.

R. *cresto*.

Crestèri, v. cristèri.

CRESTÉS, CRETOUES (d.), **ESO, OUESO**, s. et adj. Habitant de Crest (Drôme). R. *Crest*.

CRESTET (b. lat. *Crestetum)*, n. de l. Le Crestet (Vaucluse, Ardèche), villages situés sur des crêtes de collines, v. *courpatas, grosbè*. R. *crest*.

CRESTETO, CRESTILHO (a.), (cat. *cresteta*, esp. *crestita)*, s. f. Petite crête, v. *crestouno*. R. *cresto*.

CRESTIAN, CREITIAN (d.), **CRESTIA** (l. b.), **CRESTIÒ** (lim.), **CRESTIÈ** (rouerg.), **ANO** (rom. *crestian, xristia, crestiaa*, cat. *christià*, esp. it. *cristiano*, lat. *christianus)*, s. et adj. Chrétien, enne ; Christian, Chrestia, noms de fam. méridionaux.

Lou crestian, l'homme, l'espèce humaine, la chair nue ; *lou bestiàri a pòu dóu crestian*, les animaux ont peur de l'homme ; *car de crestian*, chair humaine ; *camina sus lou crestian*, marcher sur la chrétienté, marcher pieds nus ; *en tal endré soun pas crestian quand naisson*, se dit en plaisantant d'un pays arriéré ; *aquel argènt es pas crestian*, cet argent n'a pas été gagné par des moyens honnêtes ; *parla crestian*, parler comme tout le monde, en langage intelligible ; *la lèi crestiano*, la religion chrétienne ; *uno bello crestiàno*, une belle femme ; *manjo-crestian*, anthropophage, ogre ; *tourmento-crestean*, tracassier ; *treblo-crestian*, turbulent.

Lou coude e lei ginous vous mouestron lou cres-
F. CHAILAN. [tian.

PROV. A crestian que plouro, judiéu que ris.

Crestian, en vieux gascon, signifiait « lépreux », et *crestiaas* (fr. *crêtins)* est le nom par lequel, en Béarn, on a désigné les Cagots des Pyrénées jusqu'à la fin du 15e siècle, v. *cagot, crestin*. R. *Crist*.

CRESTIANA (esp. *cristianar*, v. fr. *chrestienner)*, v. a. Rendre chrétien, baptiser, v. *bateja* plus usité.

CRESTIANA, CRESTIANAT (l.), ADO, part. Baptisé, ée. R. *crestian*.

CRESTIANAMEN, CRESTIANOMENT (l.), (cat. *cristianament*, esp. it. *cristianamente)*, adv. Chrétiennement.

La vòu ama legitimamen e crestianamen.
A. CROUSILLAT.

R. *crestian*.

CRESTIANISME (rom. *crestianisme, crestianesme*, cat. esp. *cristianisme*, it. *cristianesimo*, lat. *christianismus)*, s. m. Christianisme.

Boutè la man subre lou fiéu
Lou plus ancian dóu crestianisme,
C. BRUEYS.

il porta la main sur le fils aîné de l'Église. R. *crestian*.

CRESTIANISSIME, IMO (b. lat. *christianissimus)*, adj. Très chrétien, enne.

Lou rèi crestianissime, le roi très chrétien, le roi de France.

Lo christianissime prince seignor nostre Francés, per la gracia de Diéu rey de Fransa e del comtat de Provensa.
H. DE VALBELLE 1521.

Meten qu'Enri Cinq mounte au trone de sei paire,
Ouncha d'òli, sacra crestianissime rèi.
A. CROUSILLAT.

R. *crestian*.

CRESTIANTA, CRESTIANTAT (l. g.), (rom. *crestiantat, crestiandad, xristiandat, christianetat*, cat. *christiandat*, esp. *cristiandad*, it. *cristianità*, b. lat. *christianitas, atis)*, s. f. Chrétienté.

Dins touto la crestianta, dans toute la chrétienté. R. *crestian*.

Crestil, v. cresten.

CRESTILHAN, s. m. Le Cristillan, torrent des Hautes-Alpes, affluent du Guil. R. *crestil* ou *cristalin*.

CRESTIN, CREITIN et **CREITI** (d.), (rom. *crestin)*, s. m. Crétin, goîtreux, malheureux, pauvre hère, en Dauphiné, v. *gargamèu* ; Crestin, Christin, Cristinel, noms de fam. provençaux.

Lo creitin de marit de rèn ne s'empachavo.
LAURENT DE BRIANÇON.

E s'u vet un creitin à la porto.
ID.

R. *crestian*.

CRESTINO, CRESTIÒ (g.), **CRESTIÈ** (b.), (esp. it. *Cristina)*, n. de f. Christine.

PROV. Pèr santo Crestino
Au blad truco sus l'esquino,

à la sainte Christine (24 juillet), on peut battre ou moudre le blé. R. *crestiano*.

CRESTO, CRETO (b.), **CREITO** (lim. d.), **CRÉITI** (for.), (rom. cat. esp. it. *cresta*, port. lat. *crista)*, s. f. Crête, v. *cleco, faio* ; clavaire, espèce de champignon, v. *barbo, galinolo* ; panicule du maïs, v. *cabelho* ; terre relevée au bord d'un fossé, v. *dougo* ; sommet, faîte, chaperon, v. *cresten, soum* ; panne d'une houe, v. *ganèu* ; coiffe, en Forez ; Creste, nom de fam. provençal.

Cresto de gau, crête de coq ; *cresto de mountagno*, crête de montagne ; *cresto pounchetado*, crête dentelée ; *cresto cloto*, crête unie ; *aussa* ou *leva la cresto*, lever la crête, s'enorgueillir ; *beissa la cresto*, baisser la crête, perdre de son orgueil.

PROV. LIM. Cresto roujo poundra lèu,

« se dit des jeunes filles qui parent leurs têtes de rubans éclatants et dont le luxe et la coquetterie dénoncent la mauvaise conduite avec ses tristes conséquences. » (Clément-Simon).

La ville de Crest (Drôme), en latin *Crista*, porte trois « crêtes de coq » dans ses armes.

CRESTO-BES, ESSO, CRESTO-DOUBLE, OUBLO, adj. Qui a la crête double.

Gau cresto-bes, coq à crête double.

Cresto-bessès, essos, plur. lang. et rouerg. de *cresto-bes*.

CRESTO-DE-GAU, CRESTO-DE-GAL (l.), **CRESTO-DE-PIOT, CRESTO-DE-POUL** (g.), s. f. Crête-de-coq, *rhinanthus cristagalli* (Lin.), plante, v. *tartariejo* ; amaranthe à épi, célosie à crête, salicaire, pédiculaire des marais, melampyre des champs, autres plantes à fleurs rouges, v. *blet-rouge, co-de-reinard* ; clavaire coralloïde, champignon, v. *galinolo* ; rentraiture grossière, ravaudage, v. *bigourello, ourjòu, sarciduro*.

CRESTO-LAISSO *(châtreur de legs)*, s. m. Dépositaire infidèle, personne qui vit aux dépens d'autrui, v. *manjo-proufié*. R. *cresta, laisso*.

CRESTO-PORC, CRESTO-POUERC (m.), (it. *castraporci)*, s. m. Châtreur de porcs, v. *crestaire*.

Siblet de cresto-porc ou tout court *cresto-porc*, flûte de Pan, v. *crestadouiro*.

Dessus lou cresto-porc d'uno idilo pacano.
J.-B. MARTIN.

R. *cresta, porc*.

CRESTO-POULET, CHATRO-POULET (d.), s. m. Couteau à manche de buis, dont la lame sans ressort n'est fixée que par un clou, v. *coutèu*. R. *cresta, poulet*.

CRESTO-SA, CRESTO-SACS (l.), *(châtreur de sacs)*, s. et adj. m. Sobriquet que l'on donne aux meuniers.

PROV. Mounié, cresto-sa.

R. *cresta, sa*.

CRESTOULO (lat. *cristula* ou *crustula)*, s f. Callosité qui se forme aux jambes des bœufs, en Dauphiné, v. *gavàrri*.

CRESTOUMATIO (cat. *crestomatìa*, lat. *chrestomathia)*, s. f. t. sc. Chrestomathie, choix de morceaux tirés d'auteurs classiques, v. *recuei*.

La Crestoumatio prouvençalo de Karl Bartsch.
ARM. PROUV.

CRESTOUN, CRESTOU (l.), (rom. *creston, cresto, crestic*, cat. *creston*, esp. *castron)*, s. m. Animal châtré, agneau ou chevreau, v. *castroun, chastroun* ; Criston, nom de fam. prov. R. *cresta*.

CRESTOUN, CRESTOU (l.), s. m. Chaperon d'un mur, pierre d'un chaperon, v. *clouco, cresten* ; faîte d'un gerbier, v. *coume* ; tenon d'une toupie. R. *crest*.

CRESTOUNA, v. a. Chaperonner un mur, en couronner le faîte, v. *curbi*. R. *crestoun*.

CRESTOUNO, s. f. Petite crête, v. *cresteto*. R. *cresto*.

Cresu, udo, *part. du v.* crèire.

CRÈSUS (lat. *Cresus)*, n. d'h. et s. m. Crésus ; richard, v. *catau, richas*.

A l'Amour, lou dous glàri,
Lou bèu diéu benesi
Que semound à Lazàri
De Crèsus li plesi.
G. B.-WYSE.

CRET, s. m. Crasse dure qui se forme sur la tête des jeunes enfants, en Dauphiné, v. *crèmo, croio, mas*. R. *creto, greso*.

CRET (bressan *cruet)*, s. m. Berceau, en Forez, v. *cros* ; pour crête de montagne, v. *crest*.

Ce mot est écrit *creil* par Champollion-Figeac, et Raynouard donne *croille* avec le même sens. R. *crot, cros*, ou *crelh*.

CRETA, CRÉUDA, CRIÉUDA, CRÉULA, CRIÉULA (l.), **CRELLA** (rouerg.), **CRETJA**, v. a. Marquer à la craie, v. *greda* ; cicatriser, laisser des cicatrices, v. *sóuda, terga*.

SE CRETA, v. r. Se cicatriser, v. *cicatrisa*.

CRETA, CRETAT (l.), ADO (lat. *cretatus*, marqué), part. et adj. Couvert de cicatrices, balafré, couturé, marqué ; gâté, entamé, ée, en parlant des fruits ; Cretat, nom de fam. prov.

Creta, rampous e gris.
ISCLO D'OR.

E di chin de mas li dentado
Contro sa cueisso enca cretado.
MIRÈIO.

R. *creto*.

CRETACIÉU, IÉUO (lat. *cretaceus*, de craie), adj. t. sc. Crétacé, ée, v. *creious, gredo*.

CRETASSO, s. f. Grande cicatrice, balafre, v. *badafro*.

N'en gardavo, tambèn,
A l'entre-ciho uno cretasso.
MIRÈIO.

R. *creto*.

CRETÉS, ESO (it. *Cretense*, lat. *Cretensis)*, adj. et s. Crétois, oise, de l'île de Crète, v. *Candiot*.

Anas dire i marin cretés,
De Lesbos e de Mitileno.
AD. DUMAS.

R. *Creto*.

Cretica, cretico, v. critica, critico ; cretja, cretje, v. creta, créuge ; cretjeguent (croyant), *en Querci*, v. crèire ; cretjo (qu'il croie), *en Albigeois*, v. crèire.

CRETO, CRÉUDO et **CRIÉUDO** (l.), **CREDO, CREO, CREGO** (rouerg.), (rom. *creda, crioudа*, lat. *creta*, craie, marque de craie), s. m. Gravois de plâtre, v. *crapo, gréuto* ; cicatrice, marque d'une plaie, v. *craugno, créuge* ; crevasse de rocher, v. *asclo* ; pour crête, en Béarn, v. *cresto*.

Plen de creto, couvert de cicatrices.

Que de creto de còup de sabre !
V. GELU.

PROV. Quand la plago garis, la creto rèsto.

CRETO (lat. *Creta)*, s. f. Ile de Crète, v. *Càndi*.

La mar de Creto, les parages de Crète.

Crèto *pour* creato, v. crea ; cretolo, v. croutoulo.

CRETOUN, CRETOUNO, s. Cretons, miettes de suif, v. *gréutoun*. R. *creto*.

CRETOUNO (du fr.), s. f. Cretonne, espèce de toile, v. *telo*.

Crètse *pour* crèche, crèisse ; cretura, creturo, v. creatura, creaturo.

CRÉU, CRIÉU (rom. *crior*, cri ; lat. *credula, ciris*, espèces d'alouettes), s. m. Pitpit, alouette de buisson, *alauda trivialis* (Lin.), v. *chanet, charol, cici, courrenchino, piéulin* ; pitpit des arbres, *anthus arboreus*, v.